

Parare Domino Plebem Perfectam

A lokisetse Morena Sechaba se phethehileng (Luka 1,17)

Moeletsi oa Basotho

www.moeletsoabasotho.co.ls

O phonyoha
ka lesoba
la nale **5**



O tliša
pososelo **6**



Tlhopho-Bocha
e fetotsoe
papali **7**



Ho phethehile




Pula-maliboho



3

www.moeletsoabasotho.co.ls

Moeletsi oa Basotho



Re se re fumaneha ho marangrang

Email: newsroom@moeletsoabasotho.co.ls
Tel: +266 28350466/ WhatsApp: 62600983

MOELETSI

Lerato la boena

Baphatlalatsi thupelong

Tšeliso Thakholi

Ha batho ba tšepetsoeng ho ba balisa, bahlokomeli le basireletsitsi ba sechaba ba iphetotse malimo ba ba bolaea tjee, ekaba sechaba se t'lo balehela ho mang ka nako ea tlakotsi? Marena ke baetapele bao esaleng ba le teng ba bileng ba ratoang ke sechaba ho tloha khale, hobane sechaba sa Basotho se thehiloe ke Morena Moshoeshoe I. Ea neng a rata khotso hoo e neng e bile e bitsoa khaitseli'ae. Ha ho ketekoa lilemo tse 200 tjena sechaba sa Basotho se thehiloe ha ho hloka hore ebe marena a ntse a hlaha linthong tse senyang seriti sa Borena ba Botlotlehi.

Morena oa Sehlooho o se a ka ithunyetsa motho feela hobane ho itsoe o mo tsamaela lingakeng, ka hona oa mo loea? Moetapele ea tsebang tsamaiso a bile a holetse kahare ho eona, a tsebang limpe li lintle tsohle tsa sechaba, ea tsebang phelisano ea batho ea letsatsi le letsatsi, ea seng a e-na le maqiti a ho tseba 'nete le mafosisa. Lintho tse ling hangata joaloka boloi li tlisoa ke mona, motho oa be a lakatsa ho ba le seo e mong a nang le sona. Kapa ka nako e 'ngoe motho a ka etseletsatsi e mong e le hona ho qabanya. Moetapele ea joalo ka morena o beha bohle ba amehang fatše ebe o ba bontša tsohle tse ka thunthetsang likamano tse ntle tsa bona.

Morena o tsejoa ka makhabane a matle sechabeng, oa se loanela ebile oa se sireletsatsi. Mothehi oa sechaba sa Basotho o entse lintho tse ngata haholo tse neng li le molemong oa sechaba. Ha ho le ka mohla a ileng a lematsa kapa hona ho rohaka sechaba ka maikemisetsa. Kamehla o ne a labalabela kutloano, lerato le tšebeliso 'moho lipakeng tsa batho. Boetapele ba hae bo ne bo itšetlehile kopanong ea batho, hore haeba ho e-na le ba sitelanoeng ba lule fatše ba tsoarelane ba bope khotso. Tseo tsohle sechaba se li lebeletse ho li bona moetapele ea tsoanang le morena. Re etsa thapeli ke hona hore marena a rona a ke a boee sekoele a hopole boikarabello ba bona, ba sebeletse hore ho be le mofuthu le mamellano kahar'a sechaba seo ba se busang.

Kamphani ea TKO e entse mosebetsi o moholo haholo ka ho tsoarela baqolotsi le baphatlalatsi ba litaba 'moka o amanang le tšebeliso ea chelete. Ehlile Basotho kapa Ma-afrika ka kakaretso ha ba tsebe ho rera le ho sebelisa chelete ka mekhoha e nepahetseng. Ntho e ba qakang haholo ke likoloto haholo tsena tseo ba li fuoang ke libanka, motho o nka mokitlane o boima a sa tsebe le hore na o il'o etsa'ng e molemo ka chelete eo. O qetella a se a nka mokitlane holima o mong, hobane bana ba shoella katlung a se a amohela moputso o sitoang ho lekana lithoko tsa lelapa.

Sena se bolela hore ha ho na thero e ntle pele motho a ka etela bankeng ho ea etsa kopo ea mokitlane. Empa pele ho tsohle o lokela ho sheba hore na ha se a nkile mokitlane o il'o phela joang ka moputso oo a tla o fumana ka nako eo. Le eona chelete eo ea mokitlane e lokela ebe e il'o etsa ntho e tla thusa boipheliso. Khothaletso mohlomong e ka ba hore motho a qale khoebo e tla tseba ho tliša chelete letsatsi le letsatsi kapa ka khoeli e ntse e le ho thusa moputso oane o fokolang.

Basotho ba qetoa haholo ke lefu la ho se rate ho bala, e leng ho ka ba thusang ka lipatlisiso le kutloisiso ea lintho tse ngata tseo ba qhekelloang ka tsona, kapa tseo ba etsang liphoso ho sa hloka hore. Mekitlane ha se phoso ho e nka empa e le hore na motho o rerile'ng ka ona. Sesotho se nepile ha se re ho se tsebe ke lebote, ka hona Basotho ha re ithuteng lintho pele re ka kena kahar'a tsona e le hore re se iphumane re entse liphoso.

Morupeli litabeng tsa lipoloko, tšebeliso le likalimo tsa lichelete, ho tsoa kampaning ea lichelete ea TKO Financial Wellness, Monghali Tokiso Nthebe o re tsela eo motho a buang le ho nahana ka chelete ke tsela eo a tlang ho e sebelisa ka eona. O buile tsena ho baphatlalatsi ba litaba, ba li-ea-le-moea le likoranta thupelong ea letsatsi le le leng, e mabapi le litaba tsa lichelete, e neng e tsoaretsoe State Library, Maseru, ka la 27 Hlakola

monongoaha.

Nthebe o ne bua le bona ka litaba tlasa lenane le lecha le sa tsoa khakoloa ka kopanelo le Mokhatlo oa Bophatlalatsi oa MISA-Lesotho, leo Kampani ea habo e ikemiselitseng ho khothaletsa mekhahlelo e fapaneng ea bophatlalatsi ka litsebo tse ntle tsa taolo, thero ea lichelete le ho sebelisa mahlale a ho bula menyetla ea ho iketsetsa likhoebō.

"Ha ho bua ka chelete nako eohle re e bitsa "parcel", re tšaba ho bua ka eona re e etsa lekunutu. Ka hona ha re tloheleng ho e bitsa joalo le ho tšaba ho bua ka eona hobane ke ntho

etsa mekoloto ea lichelete, kaha a batla a le thata haholo, 'me hau sa a tsebe se tatele ho etsa liqeto tsa likalimo tsa lichelete.' A rialo.

A re batho ba bang ba nahana hore mekoloto ke ntho e mpe, empa ha motho a sa tsebe ho e sebelisa e ka ba ntho e kotsi ho eena. A re ha motho a nka mekoloto o lokela ho utloisisa hantle hore na o il'o lefa tsoala ea mekoloto ono ka nako e kae. "U tloisisa hantle hore na tsoala le litjeo tse ling tsa mekoloto li tsamaea joang." O boletse joalo a bile a phethela ka hore ho bohlokoa haholo hore motho a tsoe kahar'a mekoloto le ho

MONDAY 01 APRIL 2024

TIME: 9:00-1600

NATIONAL HEALTH SYMPOSIUM

'A Stitch in time saves nine'

TARGET AUDIENCE : 2000 PERSONS

Refreshments to be served



Dr. Thabang D. Seotsanyana
Naturopathic Practitioner



Dr. Rakhoboso 'Mats'episo
Naturopathic Practitioner

TICKET - M250 | 10 Seater table M2000
VIP TICKET - M550 | 10 VIP table M5000



6272 8732



5791 5410



FNB/RMB
A/C NAME : MED-1Q
Nutraceuticals
Account Type : Saving Pocket
Account Number : 43064771885
Branch Code : 280061

VENUE : LESOTHO HIGH SCHOOL HALL

TOPICS

- > CANCER > MALE & FEMALE SEXUAL DYSFUNCTIONS
- > DIABETES MELLITUS > CARDIOVASCULAR DISEASES
- > MENTAL HEALTH : DEPRESSION
- > SUBSTANCE ABUSE/DRUG ADDICTION

QUESTIONS, COMMENTS & ANSWERS' SESSION

ACTIVITIES : EXHIBITIONS

- a) POULTICES & COMPRESSES
- b) LESOTHO INDIGENOUS BOTANY/HERBS

SPONSORS

YOUR COMPANY
LOGO HERE









Contacts: +266 28350 466 / 6260 0983 (Whats app)
Email: moeletsioabasotho@gmail.com

MOELETSI oa BASOTHO
A LOKISETSE MORENA SECHABA SE PHETHILENG (LUKE 1:17)

Editorial

Lesoetsa Rakubutu (Editor)
(+266) 58490670 / 62031949
editor@moeletsioabasotho.co.ls

Lehlohonolo Mohale (Sub-editor)
(+266) 58 771 507 / 62 771 507
subeditor@moeletsioabasotho.co.ls

Advertising

Thabo Lesaona
(+266) 28 350 466/ sales@moeletsioabasotho.co.ls

Newsroom

Nthabeleng Seithleko 57 665 038/ 68 216 721
nthabeleng.seithleko@moeletsioabasotho.co.ls

Tšeliso Thakholi (Sports) 58 540 853/ 63 480 404
tseliso.thakhuli@moeletsioabasotho.co.ls

newsroom@moeletsioabasotho.co.ls

Production Desk

'Mateele Liqa , Sr. Canicia Nthunya

ea bohlokoa, rea e rata, rea e ja le ho e sebelisa kaha e re thusa hore re fihle moo re batlang ho ea teng." O boletse joalo e le ha a fana ka e meng ea mekhoha eo batho ba bang ba tsoarang chelete ka teng.

O itse ho bohlokoa hore motho ha e-na le chelete a nahane hantle hore na o lokela ho etsang ka eona ea bohlokoa e tla mo tsoela molemo. "Likama-no tsa hao le chelete ke life? Tseba hantle mantsoe a sebelisoang bankeng mabapi le ho

tseba melao e tsamaisang le ho sireleletsatsi baji.

A khothaletsa baphatlalatsi ho boloka lichelete le ho iqalla mekhoha e bobebe ea ho iketsetsa chelete, e le ho araba tse ling tsa lithoko tsa bona tseo ba sitoang ho li fihlela ka meputso ea bona eo ba e fumanang. Ebile baphatlalatsi ba 25 ba bileng teng thupelong ena. Thupelo e tsoanang e tlišo tsoareloa mafapha a mang a bophatlalatsi a tlang ho phatlalatsa hang hang lithopho li se li phethetsoe.

Pula-maliboho ea lesokoana Ho phethehile

Tšelisano Thakholi

Ea behang meja fatše Bookameling ba Sepolesa sa Lesotho, Compol Holomo Molibeli o bontšitse hore Lesotho le ne le melomong ea SADC nakong eo a neng a kena ka ofising, eena 'moho le bohle ba entse ka matla ho lokisa molao. Ka hona kajeno o motlotlo hore tsohle tseo li phethahetse. O buile tsena tšebeliso ea ho nehelana ka lesokoana ho Mookameli e mocha oa Sepolesa Dr. Mahlape Morai, mabaleng a Sekolo sa Koetliso ea Sepolesa, Maseru, ka la 29 Hlakola monongoaha.

eena, le Mochochisi e Moholo ho fetisetsa linyeoe makhohleng. A boela a leboha Mookameli oa Mautloela ea ileng a kenya letsoho le ho amohela tšebeliso 'moho lipakeng tsa sepolesa le mautloela.

O lebohile Tona-Kholo ea mehlang Dr. Motsoahae Thabane ka ho mo fa monyetla oa ho okamela Sepolesa sa Lesotho, a sa sie morao Dr. Majoro ea ileng a tla kamor'a hae. A leboha le matona ohle a sepolesa ka tšebeliso 'moho, haholo le teng kajeno kaha le na le boikarabelo bo bangata empa le ntse le e-na le nako ea sepolesa. O re le file sepolesa likoloi tse ngata tseo esale e ba mookameli a neng a qala ho li bona, palo e holimo eo a e



tsebang ke 10.

Ha bua le mapolesa o itse katleho e teng ea rehloa ka motho a le mong hobane ke ea bona kaofela. A re tseo ba atlehileng ho

li phethahatsa e be seemahale seo ba tla ikokotela ka sona kamehla, empa moo ba ileng ba khibela ba hetle morao ho lokisa liphoso. A ipiletsa ho bona ho tšehetisa Dr. Morai ho feta ka moo ba mo tšehelitseng ka teng. A mo tšepisa tšehetso ka linako tsohle tseo a ka mo hlohang ka tsona.

Dr. Morai o lebohile Motlotlehi Letsie III ka 'muso oa hae ka ho mo tšepela mosebetsi o moholo oa ho ba Mookameli oa Sepolesa, 'me a itlamba ho sebeletsa Basotho ka cheseho, lera-to le boikarabelo. A leboha letona ka bolisa le chebelopele e hloahloa eo kajeno ba imonang monoana ka tsona, 'me h'a kena ofising tjena o tletse molata hore o tla fumana tšehetso ho tsoa ho eena. A re leetong la hae la mosebetsi o tsamaile tse-la e monate le e bohloko, empa o leboha Morena Molimo ea ileng a mo fa matla le tšehetso le hore ebe kajeno ke eena pulamaliboho e

amohelang lesokoana.

A lakaletsa Molibeli bophelo bo hlohonolofetseng tšebeliso ea hae ea lilemo tse 36, 'me a bontša hore lilemong tse peli tseo ba sebelitseng 'moho o ithutile lintho tse ngata haholo. A re poloheho ea sechaba e etsoa ke tlhokahalo ea litlolo tsa molao, 'me tabatabelo ea bona ke ho bona hore tseo tsohle lia phethahala.

A ipiletsa ho litho tsohle tsa sepolesa ho khutlisa seriti le hlompheho ea sepolesa tse seng li le sieo. A ba tšepisa liphetho bookameling ba hae haholo tse amanang le phahamiso ea maemo kahar'a sepolesa. A bontša ha ho na le tlhopho-bocha e thakhotsoeng mabapi le tsamaiso ea sepolesa e tla bebofatsa methati e lokelang ho lateloa mabapi le phano ea bosebelisi bo nang le ponatsetso le boiphihlelo. A kopa sechaba ho fa sepolesa monyetla oa ho khutlisa tšepo e neng e se e lahlehile.



Molibeli o itse ba leboha Morena Molimo ea ba thusitseng hobane tsohle tseo ba li entseng li etsahetse ka lebaka la matla a hae. O re ka selemo sa 2017 ha qeta ho kena kahar'a Ofisi, Lesotho le ne le tonetsoe mahlo haholo ke SADC, 'me taba-kholo e ne e le tsamaiso ea molao. O hlalositse hore eena le bohle ba sebelitse kathata ho bona hore linyeoe tse phahameng li sebetsoa ka nepo. A leboha Bolaoli ba Sesole ka tšebeliso 'moho eo bo bileng le eona ho tloha ho ba khale, bao ba bang ba bona ba ileng ba shoela sekhobo sa hore ba rera sesole le sepolesa nakong ba neng ba buisana.

A isa teboho e khethileng ho Molaoli oa Sesole Lt. Gen. Letsoela hobane o ile a nolofatsa mosebetsi, kaha o ile a ntšetsapele maqhama a neng a le teng. O re ba sebelitse 'moho le

YES e re bacha ba loanele naha

Nthabeleng Seitlheko

Bacha ba Lesotho ba lokela ho khahleha ho qekisa baetapele ba lipolotiki 'me ba eme ba loanele 'nete, hore naha e tsebe ho busoa ka nepo. Tsena li hlaleletse puisanong le Moetapele oa YES, Molefi Ntšonyana, ka la 29 Hlakola monongoaha.

O re Naha ea Lesotho e ka loka ha bacha ba eona ba ka tšoara litaba ka matla, ba sa natse hore ba fuoa eng ke mang, kaha a hlokometse hore bohlo bacha ba lipolotiking ba sireletsa baetapele ba bona, leha ba fosa hobane ba khaketsoa. O re litaba tsena li na le litlamorao tse bosula bokamosong ba Lesotho.

O re seo a se bonang ke hore batho ba bangata ba koaheloa lifahleho ke lintlafatso tsa nakoana, ha ho ntse ho senyeha lihlopoloeng tsa naha. O re Basotho ba lokela ho sireletsa lihlopoloeng hore li be molemong oa naha e seng batseteli ba ichebileng bo bona.

Ntšonyana o re bothata bo tjametseng naha ena ke Basotho ba khethang molumo le lerata la lipolotiki, ba sa tsepamise maikutlo ho se hlokoang ke bokamoso ba bona.

O re ba makaletse komiti ea lihlopoloeng eo e saleng e momela ha e tlameha ho bitsetsa bohle ba ikarabellang litabeng tsa merafo, ka ho lumella hore khoebo ea Letšeng Diamond Mines e rafe ka thepa ea eona e sa sebetse le Basotho, 'me ka ketso eo e tlotse molao o

tsamaisang taolo ea tšebeliso lipakeng tsa merafo le likhoebo tsa Basotho.

Lengolo la pele le bonahala ho le se ea le natsit-seng komiting e joalo hobane ha ba fumana leha e le mohala o bontšang le le teng, 'me lona le ngotsoe ka la 12 Hlakola monongoaha. O re le kajeno ho ntse ho se karabo litabeng tseo hoo ba seng ba ngotse lengolo la bobeli ka la 26 Hlakola monongoaha.

O re sechaba se na le thahasello e kholo litabeng tsena hobane li tlo ama khoebisano le tšebeliso 'moho lipakeng tsa bahoebi ba Basotho le melata. A re e bang letsatsi la la 4 Tlhakubele monongoaha le ka fihla komiti eo e sa arabela lengolo leo la 26 Hlakola monongoaha, ba tl'o ba nka ka lechoba, ho ba

beha kapel'a makhotla a molao ka babuelli ba bona.

O re seo a se belaelang ke hore ha ho entsoe melao e tla thusa ho sireletsa merafo kapa lihlopoloeng tsa naha e le boima ho batseteli, ba matleng ba koaloa melomo.

O re se makatsang ke hore 'muso o khutsitse 'me ha ba makale kaha mohoebi eo ba leng seboko ka eena e le ea pusong. O re ebang Basotho ba ba leqe ho sireletsa lihlopoloeng tsa habo bona naha e tla sala e se na letho le ka e matlafatsang moruong oa eona.

H'a phethela o re e bang Basotho ba tlhella litaba tsena ho etsahala ka tsela ena, ho tl'o bulela batseteli monyetla oa ho sebelisa lithepa tsa bona ho rafa, 'me seo se bolaea khoebo ea Basotho.

Ba iphelisa ka khoebo ea mangangajane

Tšeliso Thakholi

Monghali Motlatsi Nteko le bacha ba bang ba motseng oa Ha Nkhema tikolohong ea Nazareth, ba ikopantse ho phelisa malapa a bona ka khoebo ea mangangajane. Nteko ea rekisetsang Ha Nkhema le Maseru o khotlaetsa bacha boikopanyo ka morero oa ho iketsetsa likhoebo ka lintho tse fumanehang ha bobebe kapa haufi le bona. H'a hlahisa le ho tsebahatsa mosebetsi oo ba o etsang o li beha tjena:

Bacha ba bangata ha ba lumele hore ho na le mesebetsi e meng ea matsoho e ka ba phelising, ebile ho sa hlokahale hore ba tlohe metseng ea habo bona, ba tliil'o subuhlellana litoropong mona. Ba ka itlhaahisetsa mesebetsi e fapakaneng ba ntse ba le metseng ea habo bona. Taba ea bohlokoa ke hore bacha ba lokela ho tse-

ba hore ho sebetsa ha se ho hiroa feela, empa le ka mesebetsi ea matsoho eo ba ka itlhaahisetsang eona ka kopanelo e le ho arolelana litsebo ba ka iphelisa.

'Na itse ha ke qeta ho ba le molekane, ka qala ho ithuta hore bophelo bo boima, kaha joale ke lokela ho bona hore ke phelisa lelapa. Ke ile ka etsa qeto ea ho qala mofuta oa khoebo e neng e sa tloaeleha ho hang mona motseng oa heso, eo batho ba bangata ba neng ba sa e nahana ea ho betla liperekisi ke etsa mangangajane. Mona haeso Ha Nkhema liperekisi li ngata majareteng le masimong.

Ke ile ka hlokomela hore ha se batho ba bangata ba nang le mofuta ona oa khoebo. Ke qalile ngoahola 'me itse ha ke bona e tsamaea hantle, ebile bareki ba ka ba baholo e le batho ka bo mong le bahoebi ba seng ba kae, ka kopana le bacha ba bang ba lutseng feela, ka



ba khotlaetsa hore re ikopanye re rekise mangangajane. Sena se ile sa re thusa hore kaha re batla re sa tlohe libakeng tse tsoanang, ha e mong mangangajane a hae a felile ke se ke fetisetse bareki ho e mong.

Taba ena ea ho sebetsa ka boikopanyo le ho arole-

lana litsebo tse fapakaneng tseo re nang le tsona, e ile ea re thusa haholo ho ba bang ba na le litsebo tsa ho phuthela lihlahisoa tsena ka tsela eo li tla khahla baji, ha ba bang ba tseba ho li ngola mabitso ka makhetho. Litsebo tsena re li kopantse 'moho ka bokhabane, 'me

khoebo ea rona e ntse e hola. Ka lebaka la rona ho s'o e-na le bacha ba bangata haholo ba seng ba e-na le mofuta ona oa khoebo. Ka hona ke motlotlo haholo ho bona bacha ba haeso ba eme ka maoto ho itsoarela ka matsoho, ka sepheo sa ho itlhaahisetsa mesebetsi.

Ntlha e kholo ea bohlokoa eo ke ratang ho e hlokomelisa bacha ke hore metseng moo ba phelang teng, ba hlahise mangangajane ka bongata e le hore qetellong re tle re be le kamphani e kholo ea mangangajane. Sena se bolela hore e tla reka liperekisi ho rona, e etse mangangajane. Tlhaahiso ea mesebetsi ke eo!

Re boetse hape re na le morero oa ho tla pheha liperekisi re li tšela libotlolong re li rekise. Hape re ntse re lohotha ho tla lema lifate tsa liperekisi ka bongata, e le ho bona hore re rekisa mangangajane selemo ho pota, e le hore tlhahiso e se ke ea fela ebe teng ka linako tsohle.

Ke lakatsa ho bona khoebo ena ea rona e holile e tseba ho fepela mabenkele a maholo kahare le kantle ho naha. E kholo eo ke e kopang ho bacha ke boikopanyo ka sepheo sa ho holisa le ho matlafatsa likhoebo tsa rona. Bacha ba ele hloko hore liqholotso li ngata mosebetsing ona oa rona 'me ba se ke ba nyahama ba tsebe hore ke karolo ea bophelo, ebile ke khoro ea katleho ea bophelo ba bona.

Bacha ha re iqalleng likhoebo tsa lintho tseo re nang le matla kapa tse haufi le rona, e le ho qoba ho kena litšenyehelong tse holimo tse ka hlokahalang ha motho a qala khoebo.

FASHION

SHOW

RUNWAY TO
BREAK THE RULES

TIME
6PM
TILL LATE

ELEGANCE
FABRIC THAT SPEAKS

FOOD &
DRINKS
M200

GENERAL
TICKET
M70

SATURDAY
MARCH 23 | **2024**

VENUE: MANTHABISENG CONVENTION CENTRE

Malichelete

PERFORMANCE

FOR MORE INFO CONTACT (+266) 5852 4642/ 6393 9207

O phonyoha ka lesoba la nale

Nthabeleng Seithheko

Morena oa Sehlooho oa Tebang le Ts'akholo Mafeteng, ebile e le setho sa Ntlo ea Senate o phonyohile kahlolo ea lefu Lekhotleng le Phahameng, ka la 27 Hlakola monongoaha, kamor'a hore a itele kapel'a Moahloli 'Mabatšoeneng Hlaele.

Adv. Jafta Thamae eo e leng 'muelli e mocha oa moqosuo oa kamor'a hore a bontše a hloka tšepo ho Adv. Khetsi Makhera, ha beha kopo ea hore lekhotla le mo ahlole ka mohau o itse, Mojela o thuntse ka kulo e le 'ngoe feela, 'me hona ke ponts'o ea hore e ne e se ka maikemisetso a ho bolaea mofu, 'me o

kopa lekhotla le be mohau kahlolong ea hae.

Le haeba le ne le ikemiselitse ho mo fa kahlolo ea lilemo tse 20, le mpe le e nyehlisetse ho tse 10 ho fanyoe tse hlano.

A bontša hore Mojela o ile a etela lelapa la habo mofu kamor'a ketsahalo e le ho nanabetsa letsoho, empa ketso eo ba lelapa ba e latola 'me le hona joale o ntse a e-na le maikemisetso a ho ea lelapeng la Letsie ho ea hlahisa hlooho.

H'a tsoelapele o hlalositse hore moqosuo o phela sebakeng se ka matoting moo tumelo ea boloi e phahameng, ka hona o ne a utloa hore bophelo ba hae bo tsietsing, ha fumana hore eo o ntse a mo ela lingakeng. A re ha ho mohla moqosuo a kileng a hlaha kapel'a lekhotla ka litlolo tsa molame sena se bolela hore ha se setlokotsebe ka hoo a shejoe ka mohau.

H'a tsoelapele o hlalositse hore moqosuo o phela sebakeng se ka matoting moo tumelo ea boloi e phahameng, ka hona o ne a utloa hore bophelo ba hae bo tsietsing, ha fumana hore eo o ntse a mo ela lingakeng. A re ha ho mohla moqosuo a kileng a hlaha kapel'a lekhotla ka litlolo tsa molame sena se bolela hore ha se setlokotsebe ka hoo a shejoe ka mohau.

'Muelli oa mofapa-hlooho Adv. Lehlanaka Mafilikoane, o hlalositse hore o kopile lekhotla ho fa eo kotlo e boima e le ho etsa mohlala ka eena le ho a mang a marena ebile e le thuto hore ha ho na motho ea phahametseng molao.

A re joalokaha morena ebile e le letsoalloa la Botlotlehi, o ne a lokela e be o ile a tseba ho sebetsa taba ea mobusuo oa hae ka hloko. A re se entsoeng ke Mojela ha se sesupo sa ho bonts'a ts'oabo lelapeng la habo mofu, kaha e le tsamaiso ea molao hore moqosuo a ise mats'eliso ho ba lelapa la habo mofu.

A re mofu o na lelapa 'me o siile mosali la bana bao ho seng mohla ba tla 'mona, ho lehlohonolo moqosuo kaha eena a tla atleha ho bona ba lelapa la hae nakong eo ba il'o mo hloela Setsing sa Tlhabollo ea Bats'oaruoa. Ka hona ha

khutla o tla boela a phelela lelapa la hae 'me ha ho lebaka la hore eo a ka fumants'oa kahlolo e bobebe.

"Sechaba se nka malebela ho babusi ba bona kapa batho bao ba ba etelletseng pele, ka hona ha moqosuo a ka fua kahlolo e bobebe sena e tla ba molaetsa o fosahetseng sechabeng, ka hoo lekhotla le fe moqosuo lilemo tse 25 a le Setsing sa Tlhabollo ea Bats'oaruoa." Ke Mafilikoane eo.

Moahloli 'Mabats'oeneng Hlaele, o hlalositse hore mabaka a behiloeng ke Thamae kapel'a lekhotla h'a tsamaisane le litaba tsa hore Mojela o lumela boling, kaha mofu a sa ka a lumela hore o fela a tsamaela Mojela ngakeng.

"Mofu ha ka lumela hore eo o ntse a mo loea, empa o ile a kopa eo ho mo fa lebitso la motho ea mo jetsitseng hore o ntse a mo loea, 'me ho ea ka 'na seo

se bolela ho itatola." Ke Hlaele eo.

A re joalokaha e le Morena oa Sehlooho a bile a tsoetsoe Lelapeng la Botlotlehi, tebello ke hore e be o tseba haholo ka tsamaiso ea sechaba le hore ho lokela ho sebetsoa joang ntle le ho lematsa sechaba, hape ke eena ea lokelang ho sireletsa sechaba eseng ho se hlokoletsa kapa ho se bolaea.

Hlaele o hlalositse a tla hula kahlolo eo ea Morena Mojela ea ho fanyehoa, kamor'a ho fumanoa a le molato oa ho bolaea ka maikemisetso mobusuo oa hae Ts'enolo Letsie, ka la 18 Mots'eanong 2020 ka sethunya ka le reng eo mofu oa mo loea.

O phethetse ka hore kahlolo nyeoeng ena e tla oela ka la 21 Tlhakubele monongoaha, Lekhotleng le Phahameng.

Mokitimi o re ho hlomathisoa melao ea khale

Nthabeleng Seithheko

Mookameli oa Litho tsa Ntlo ea Mahosana, Mohlomphehi Mamonaheng Mokitimi o re paramente e tlameha ho hlomathisa melao ea khale hore litlolo tsa molao li fele. O boletse tsena, tulong ea pele ea Ntlo ea Mahosana, kamor'a phomolo ea Keresemese, ka la 27 Hlakola monongoaha.

O re o qhololitsoe ke molao o ntseng o sebelisoa ho ahlolea batho ba tsoang kantle ho naha, moo motho ha fumanoa a entse tlolo ea molao ea ho kena kahara naha ka thoko ho molao, a ahloloang selemo Setsing sa Tlhabollo ea Batšoarua, kapa ho itefella M20.00.

Molao ona o lokela ho nyakureloa hore bao ha ba le molato ba fumantšoe kotlo tse boima, ntlo e lokela ho ithuta ka naha ea boahelani hore e tšoara matsoa-ntle joang, le ho ba fa likahlolo tse boima.

O supile hore ba tšoentsoe ke tliekefetso ea motabo e

etsetsoang basali le banana ba phelang linaheng tseo lintoa li ntseng li etsahala joaloka Israel, Congo, Niger le South Sudan. A re basali ba hlekefetsoa ka bongata linaheng tsena, 'me ba utloa lefatše le khutsitse le sa re letho ka sena. A re ba ntsoe leng le Mokhatlo oa Lefatše oa Basali ba Baetapele Lipolotiking ho tšoela ka mathe liketso tsena le hore ho fu-



putsoe le ho tšoara baetsi ba tsona.

Ka thoko ho litaba tsena, o bontšitse hore selemong

sena ho ketekoa lilemo tse 200 Morena Moshoeshoe I a ne a nke leeto le Basotho ho tloha Menkhaneng, Butha-Buthe ho ea Thaba-Bosiu, 'me ketelo ena e fana ka monyetla oa boitlhabobo hore na ho tloha sechaba sa Basotho se thehiloe ho fihlela hona joale ke likatleho life tseo tse fihletseng.

A re sechaba se lokela

lo-bohloko le boiketlo. A re re lokela ho ba le tsoeletso re boe sekoele, ho khutlela metheong ea rona re le sechaba sa Basotho.

Morena oa Sehlooho oa Matsieng, Morena Seeiso Bereng Seeiso, o hlalositse hore ho hlahlojoa ha melao le ntlafatso ea eona ke ntho ea bohlokoa, hobane ho thusa polokong ea khotso, le ho ikamahanya le liphe-

polokeho ea sona le tšireletso khahlanong le liketso tse bolutu tsa matsatsi ana.

Morena oa Sehlooho oa Lioli, Morena Khabasheane Masupha, a bontšitse hore melao ha e ntlafetse e thusa sechaba ho tsoelapele, ho atleha le ho phahama moruong hobane ha e fetohle moo batho ba etsang ntho eo ba e ratang.

O bile a ipiletsa ho litho

ho tebisa maikutlo ka tseo Morena Moshoeshoe a neng a itšepahalletse ka tsona, eleng lerato, kutloe-

toho tsa hona joale. A re melao e mengata e se e le ea khale haholo ha e arabele litlhoko tsa sechaba,

tsohle tsa paramente ho tšoarana ka matsoho ho bona hore melao ea naha ea ntlafatsoa.

Mochoboroane o tliša pososelo

Nthabeleng Seitlheko

Letona la Bophelo Mohlomphehi Selibe Mochoboroane o re o tliša khohisa basebeletsi ba tsa bophelo metseng khoeli le khoeli, kaha e le letsoho le matla le sireletsang bophelo ba sechaba. Tsena li hlahetse puisanong le Koranta ka la 27 Hlakola monongoaha.

O re ho etsa joalo ke karolo ea ho theolela litšebeliso sechabeng, le ho etsa hore li fumanehe habonolo, etsoe libakeng tse ling ho le hole le Litsi tsa Bophelo.

H'a hlalosa o re taba ena e tliša thusa sechaba se

nang le lesithetho ho ea litsing tsa bophelo, kaha bathusi ba bona e tla be e le batho ba nang le khotso ba fumanang litsieane.

O re o tliša matlafatsa marena, makanselara le babusi ba litereke e le hore mafu a loantšoe le ho thibelo metseng. O re ha mafu a thibelo kahar'a sechaba ka ho se fa tsebo, litšoaetso e tla ba pale ea maobane.

A re Basotho ke bona ba tliša sebetsa Sepetleleng sa Maseru se tliša buloa haufinyane. A re leha ho le joalo, e le ho ba thakela ka malebela, haholo-holo tabeng ea ho sebelisa 'technology' ho tla ba le litsebi tsa Machina tse tliša sebetsa le bona, ho fihlela ba se ba se ba tseba

mosebetsi.

A bontša sepetlele sena se qaliloe ho ahoa ka selemo sa 2021, 'me tselo ke hore kotareng ea pele ea selemo sa lichelete sa be se phethetsoe, kaha ba tšeroe matsoho ke tlhokahalo ea motlakase. A re setsi se tliša sebeletsa batho ba 450,000 ho latela bongata ba sechaba sa Maseru.

O re ba bile le qholotso tsa basebeletsi bo seng bottle Litsing tsa Bophelo, 'me ba lokela ho tloha boemong boo. A re hona joale naha ea Lesotho e na le li 'Lab' tse peli tse ananetsoeng e le tsa machaba, tsona ke tsa Motebang le Butha-Buthe.

A re naha e ntse e na le mokoloto naheng ea boahelani, moo ba rekang litše-

beletso tsa bophelo teng, kaha bakuli ba isoang teng ba le bangata.

A re litsing tsohle tsa

naha ba tliša eketsa lingaka tse tliša sebetsa sechabeng le ho bona hore litsi li sebetsa bosiu le motšeaere.



Lefu la Lefuba ke qholotso

Nthabeleng Seitlheko

Lefu la Lefuba ke qholotso e tjametseng linaha tsa Afrika, haholo ho bolaea banna kaha ho fumanehile hore boholo ke bona ba tšoarolang ke lefu lena. Tsena li boletsoe ke Molula-Setulo oa National African Par-

ke bona ba tšoarolang ke lefu lena ka lipalo tse holimo ho feta tsa basali.

O re se etsang hore bothata bona bo hlahelle ke hobane banna ba lesithetho ho hlahlobela mafu, le tšebeliso e holimo ea mothamane le koae. A re litho tsa paramente ka likomiti tsa litaba tsa bophelo li tliša shebana le litharollo le ho thakelana ka malebela toantšong ea lefu lena.

O re ka nako e telele es-

ba khokhohanye puo ho tšohla liqholotso tsa litaba tsa bophelo tse tobaneng le sechaba sa Afrika. Ho sa le joalo, 'moka ona oa linaha tsa Afrika oa maparamente a shebaneng le litaba tsa bophelo, o tšoarola selemo le selemo 'me o fumana Naha ea Lesotho e se e hatetsepele toantšong ea Lefuba, kaha

Lekala la Bophelo ka ba amehang ba ne ba potoloha naha ka bophara ho fana ka litšebeliso tsa tlhahlobo ea Lefuba.

Litsing tsohle tsa bophelo pele mokuli ofe kapa ofe a fuoa litšebeliso o hlahlojoa lefu leo ka mokhoa oa lipotso, e bang matšoa a utloahala a le teng o fumantšoa thuso hang.



liamentary Committee of Health (NEAPACOH) Mokhotu Makhalanyane, ka la 27 Hlakola monongoaha.

O re linaha tse 27 tseo e leng litho tsa mokhatlo ona li tliša sheba mekhoha ea ho rarolla mathata a tobaneng le litaba tsa Lefuba, hore li ka rarolloa joang ho ipapisitsoe le maemo a bophelo a bonahalang a ntse a eketseha a lefu lena. O re banna

ale litaba tsa Lefuba li sebetsa ka tsela ea botsebi ba lingaka tsa barutehi, empa ho sihelletsoe ka thoko lingaka tsa meetlo kapa setso. A re ba bone ho le bohlokoa hore mafu a mang e le linaha ba lokela ho kenyeletsa botsebi ba batsoaki ba litlama e le ho tlatsetsa kala-fong ea mafu.

Dr. Leyla Abdullahi, lebitsong la Mookameli oa AFIDEPC, o bontš'itse hore

FASHION

SHOW

TIME
6PM
TILL LATE

GENERAL
TICKET
M70

FOOD &
DRINKS
M200

RUNWAY TO
BREAK THE RULES

SATURDAY
MARCH 23 | 2024

VENUE: MANTHABISENG CONVENTION CENTRE

MC's

Tebello

Teba

PERFORMANCE BY

Sotho Kids

Omali Themba

'Malichelele

Chief Fasa

Mochana

Master DJ

FOR MORE INFO CONTACT [\(+266\) 5852 4642 / 6393 9207](tel:+26658524642)

Tlhopho-Bocha e fetotsoe papali


ranta, ka la 27 Hlakola monongoaha.

Nthabeleng Seithleko


Setho sa Ntlo ea Senate, Leboea Khoaele, o re bapolutiki ba fetotse tlhopho-bocha bolo eo ba kapisanang ka eona ho bonts'ana matla, hoo e seng e lahla moelelo. O hlalositse tsena puisanong le Ko-

O re tlhopho-bocha ke ntho e kholo eo Basotho ba neng ba hopola hore e tla tla e fetola maemo ao naha ea habo rona e leng eona, empa ha ho joalo kaha khanyetsano e le matla lipakeng tsa bapolutiki. A re ho hloka ts'ebeliso 'moho ha bona ho e lahlitse moelelo, ka hoo ho bohlokoa hore nakong ena eo naha e ketekang lilemo tse 200 e thehiloe ho sebetsoe tl-





FOR IMMEDIATE RELEASE



The Annual Lesotho Robotics Expo Showcases Innovation and Collaboration at Thaba-Bosiu Cultural Village.
 Girls Coding Academy, in collaboration with the Lesotho Science and Maths Teachers Association, is excited to announce the first annual Lesotho Robotics Expo, scheduled to take place on March 23, 2024, at Thaba Bosiu Cultural Village.

This groundbreaking event aims to celebrate the ingenuity and creativity of Basotho youth in the field of robotics and STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). The expo is a testament to our commitment to fostering innovation and providing a platform for young minds to showcase their talents.

Event Details:
 . **Date:** March 23, 2024
 . **Time:** 08:00 am – 3:00 pm
 . **Venue:** Thaba Bosiu Cultural Village
 . **Free Entrance:** We are delighted to offer free entrance to all attendees, encouraging families, students, and educators to join us for a day filled with excitement and learning.



Highlights of the First Lego League Expo:

- **Robotics Competitions:**
Teams of young innovators will engage in thrilling robotics competitions, showcasing their technical skills and problem-solving abilities.
- **STEM Exhibits:**
Explore interactive STEM exhibits that demonstrate the wonders of science, technology, engineering, and mathematics.
- **Educational Workshops:**
Engage in hands-on workshops designed to inspire curiosity and ignite a passion for STEM among participants.

Partnership with Lesotho Science and Math Teachers Association:
 We are proud to collaborate with the Lesotho Science and Math Teachers Association to bring this event to life. Together, we aim to empower the next generation of Basotho leaders in STEM fields.

Join Us:
 Don't miss this unique opportunity to be part of the first Annual Lesotho Robotics Expo. Bring your family, friends, and students to Thaba Bosiu Cultural Village on March 23, 2024, and witness the brilliance of Basotho youth in robotics and STEM.

For media inquiries, please contact +266 5907 6594/ +266 6229 6071
 Girls Coding Academy
 Kingsway Road Maseru
 Metcash Complex Room 133
 +266 5907 6594/+266 6229 6071
info@girlscodingacademy.co.ls
www.girlscodingacademy.co.ls

hopho-bocha ho ntlafatsa kholo ea naha.

O re naha e ntse e fupari-

soa lithuso hore e etse lintlafatso le ho alima lichelete hore e tsoelepele, hobane ho se na mesebetsi e meholo ea Basotho e hlalising mesebetsi. O re hoa soabisa hore re ne re bue ka ho keteka, empa ho se na melemo e mekaalo eo naha e ka ikotlang sefuba ka eona.

Khoaele o re Naha ea Lesotho e imetsoe ke bofuma, tlhokahalo ea mesebetsi le tlhahiso e tlase ea lijo. A re hore khakanyo ea lichelete e tle e atlehe naha e il'okholotsa mekoloto ho e tlatsetsa, hobane re naha e sa ikemelang moruong.

A re ho fihlela hona joale ha re boemong ba ho tsetela kahar'a bokamoso, e leng bacha kaha batho ba lokelang ho ea lula hae ba tsofetse ba sebetsa mesebetsi ea bana. A re o ipotsa hore na baetapele ba teng ba tl'o siela bacha ba naha ena bokamoso le seriti se joang, kaha ba sa baballe letho le molemong oa sech-

aba.

O re khakanyo ea lichelete hona joale e tl'o arabela litlhoko tsa sechaba, empa ntho e sa utloahalleng ke hore na chelete e khutlang makaleng ke hobaneng sechaba se nyoretsoe lintlafatso. A bonts'a ho le bohlokoa hore ho matlafatsoe bosebeletsi litabeng tsohle tsa sechaba hore Basotho ba khotsofalle liits'ebetso tsa 'muso.

A supa ha e le nako ea hore maparamente a etse ts'alo morao litabeng tsa makala le ts'ebeliso ea lichelete hore e sebeliso e se ke ea khutla, hobane sena se theola ts'epo ea sechaba ho ona.

Ha phethela o itse batho ba lokela ho rata naha ea ha bo bona hore ba tsebe ho sebeletsa sechaba ka lerato. A re bohle ba lokela ho ba le lerato la naha ka ho teba lipelong tsa bona e le baetapele ba sechaba 'me seo se ka thusa kholong ea naha.



BASOTHO FOOD TASTING FESTIVAL

DATE: 2 - 4 August 2024
 Venue: Boqate Leisure Park

MORE DETAILS LOADING...









Emisang thekiso ea mobu oa temo

Nthabeleng Seithleko

Letona la Temo le Phepo e Nepahetseng Mohlomphehi Thabo Mofosi o re o ithutile liqholotsong tsa selemo se fetileng, 'me o tl'o phahamela mapoqo monongoaha hore Basotho ba fumane menontša le lipeo ka nako. Tsena o li boleletse Koranta, ka la 27 Hlakola monongoaha.

O re kaha lekala le reka Afrika Boroa, o lemohile hore o lokela ho reka pele ho lihoai tsa Afrika Boroa kaha ha a reka hong le tsona, bahlahisi ba etsa 'metla-khola. A re kaha ba ithuta ka liphoso Basotho ba tsebe ba ikemiselitse ho fana ka litšebeliso ka nako.

O re Naha ea Lesotho e na le mobu o manoni, o ka atlehisang temo ka hona Basotho ba tsitlallele ho kena temong, hobane ke karolo

ea tlhahiso ea mesebetsi le kholo ea moruo.

"Leano la 'muso ke ho bona hore Basotho ba ba boemong ba ho itlhahisetsa lijo e le ho fenyha tlala le bofuma." A rialo.

O re tlhahiso ea lijo e ka fenyha tlhokahalo ea mesebetsi kahar'a naha, ka hona ho bohlokoa hore batho ba etse temo-kopanelo moo ea nang le mobu a ka kopanelang temo le ea se nang ona, hobane seo se ka anetsa litaba tsa boipheliso. A re ha ho na temo e ka atlehang motho a sa tšehetsane le ba bang hore a fihlele seo a se hlohang, ka hoo ho bohlokoa hore Basotho ba loanele ho kena temong e kopanetsoeng.

Mofosi o re ha ba hloke ho bona masimo a letseng, Basotho ba kene temong, ba se ke ba rekisa mobu oa temo kaha lefats'e le khothaletsa boiphapo ba linaha. Mobu oa temo ke letlotlo le tlamehang ho balloa ka linako tsohle.

Lekala la Temo le abetsoe M1.3 Billione monongoaha, 'me ho tla bonahala hore na



temo ea Mariha e tla atleha kapa che.

Se seng sa lihoai, Raphael Ramashamole o thoholelitse 'muso ka ho tsoara ka thata litabeng tsa temo, kaha ho se na sechaba se ka phelang ka thoko ho lijo, le hoja ba tsoenngoa ke maemo a phetoho ea leholimo, le komello e le ngata 'me seo se etsa hore

mosebetsi oa bona o thatafale le hore e le lihoai ba nyahame.

"Ntho e nyhamisang ke tlhokahalo ea manyolo le lipeo tseo e reng leha li le teng e be li fumanoa ka seeso-oeso. hoo ho ama tlhahiso." A rialo.

O re ba liehile ho kenya lipeo mobung hobane ba sa fumane manyolo 'me ba sit-

iloe ho ba le tlhahiso e khotsofatsang. A re ha batho ba pusong ba ichebile bo bona ha ba hlokomele hore seo se nonyetsa kholo ea moruo, ntlafatso ea sechaba le tlhahiso ea mesebetsi.

H'a phethela o re seo ba se hlohang ke hore lipeo le manyolo li fihle ka nako ho bona molemong oa tlhahiso e atlehileng ea lijo.

Nthabeleng Seithleko

Sechaba sa Ha Ramabanta Mokotleng, se pulufoletsoe le ho lahlehela ke tšepo ke tlhokahalo ea lintlafatso haholo tsela e hokahanyang metse e mabapi. Tsena li bolet-

Sechaba se hloka lintlafatso

soe ke Morena Sekoala Api, puisanong ka mohala le Koranta, ka la 27 Hlakola monongoaha.

O re ba tobane le liqholotso tse matla joaloka ho nka bafu ka mampara ho ba isa polokelong 'me ba se ba khathetse, kaha ntho ena e

le ea nako e telele, ba llile ba eme fela ha ho nko ho tsoa lemina. O re ba ntse ba bona ha ho etsoa lintlafatso libakeng tse ling ho se motho ea reng letho ka bona.

Api o re metse ea bona e hole le litšebeliso joaloka Litsi tsa Bophelo le tse

ling. A re tsela ea letšoana ke toro ho baahi, kaha le ea lehlohlolane e le bothata, 'me boemo bona bo beha bophelo ba basali le banana tlokotsing ea ho ba mahlat-sipa a tlhekefetso, hobane ba nka maeto a malele ho fihla litšebeliso.

A re boemo bona bo

hloabaetsang bo bakela batho le khatello ea maikutlo e etsang hore boholo ba batho ba furalle le sebaka. A re ka linako tse ling batho ha ba le sieo motseng ho na le mofu, ba lokela ho emelana hore ba tsebe ho phutha mofu. A ipiletsa ho 'muso ho ba pelo tlhomo-hi ho sechaba seo a se busang hore se etsetsoe lintlafatso se tsebe ho una molemo oa likhetho.

Mokanselara Rethabile Lenea, o itse ha ho seo ba ka se etsang hobane ba amohiloe matla a ho sebeletsa Basotho, ho etsa lintlafatso ka theolelo ea matla sechabeng. O re ha ba na chelete ea ho thusetsa ba tšepetse 'musong o moholo.

O re ba sebetsa 'moho ho leka ho intlafatso empa bothata e le tlhokahalo ea mesebetsi, kaha batho ba bang ba sitoa ho ntša chelete hore ba iketsetse.

H'a phethela o re sechaba se hloka lintlafatso e bang li sa etsahale pusong ena ba tla be ba phoqehile. A re ba ile ba roma moparamente oa habo bona ho bua ka litaba tsena kahar'a ntlo, empa ho ntse ho se likarabo tse khohlang.

ART WORK

(Publish your manuscript)




Leverage your talent to create a lasting legacy: our staff is ready to assist you on your journey

ORDER NOW


FOR YOUR FUTURE WE CARE

CONTACT US HERE:

Call or whats App: +266 28350815/ 22350224/ 68078124
Email: demazenodprinting@gmail.com / lesaoenat@gmail.com



Puzzle MOB 92-4524



Across

- 1. Mulberry
- 2. Lined with trees
- 3. Negative debate side
- 4. Architect
- 5. Pained expression
- 6. Nimble quality
- 7. Long-winded
- 8. Moslem weight
- 9. Gp. pursuing pushers
- 10. James's creator
- 11. Henry Fonda film
- 12. Fuel
- 13. Donation
- 14. Busy as ___
- 15. Stitch up a torn seam, e.g.
- 16. Hereditary
- 17. Certain hormones
- 18. Distraught
- 19. ___ in "uncle"
- 20. Rang out

21. R. E. Lee's cause


Down

- 1. "___ in every garage"
- 2. Had a pizza
- 3. Instance, in Paris
- 10. Antigone's sister
- 15. Peleg's son
- 16. Sun Devil's sch.
- 22. Professional slang
- 23. Scottish port
- 24. Mozart movements
- 25. Boy singer of the 30's
- 26. Some QB protectors
- 27. Hosp. hot spot
- 28. Try to unearth
- 29. Officer Candidate Sch.
- 30. French marshal in Napoleonic Wars
- 31. Finger-pointer
- 32. Official order
- 33. American astronomer
- 34. "The ___ a ass": Dickens

- 35. Conqueror of Valencia in 1094
- 36. Bric- --
- 37. Junior and Senior
- 38. Socialite Maxwell
- 39. That señorita
- 40. Rtes. for bikes

- 41. Most-used edition: Abbr.
- 42. Absolutely not
- 32. Farm field unit
- 33. Hammer, in a way
- 34. Wing: Fr.
- 35. Printers' measure
- 36. Scale member

SOLUTION 92-4523




DID YOU KNOW?

The ecosystem

An ecosystem is made up of all of the living and nonliving things in an area. This includes all of the plants, animals, and other living things that make up the communities of life in an area.

WHAT IS AN ECOSYSTEM?



An **ecosystem** is a community or group of living organisms that live in and interact with each other in a specific environment.

An **ecosystem** is a physically defined environment, made up of two inseparable components:

The biotope (abiotic): a particular physical environment with specific physical characteristics such as the climate, temperature, humidity, concentration of nutrients or pH.


The biocenosis (biotic): a set of living organisms such as animals, plants or micro-organisms, that are in constant interaction and are, therefore, in a situation of interdependence.

Energy Flow

The main source of energy in almost all ecosystems is the Sun's energy. As energy moves through the ecosystem, much of it is lost at each feeding level as heat. This is the main reason why few food chains have more than five feeding levels. Diagrams called energy pyramids are used to show the flow of energy from one feeding level to the next in a food chain. Most ecosystems have more than one food chain. Food chains overlap and connect to form a food web.

Recycling Nutrients

Water, carbon, nitrogen, and other elements constantly circulate through an ecosystem. Carbon and oxygen from carbon dioxide as well as nutrients from soil enter into plant tissues. When consumers eat the plants, the nutrients enter the consumers' tissues. Consumers that are eaten transfer the nutrients on to the predator at the next feeding level. Consumers that are not eaten die and transfer nutrients in their decaying tissues to the decomposers that feed on them. The decomposers recycle these nutrients back into the ecosystem. They transfer the nutrients back into the soil and air, where the nutrients become available to producers.



TSA KEREKE

Ba timella tthaselong

Tšeliso Thakholi

Bakriste ba Kereke e Katholike ba ka bang 15 ba bolailoe ka sehloho, litlhaselong tseo ba li et-selitsoeng nakong ea Sehlabelo se Halalelang sa 'Missa, Tikolohong ea Dori, Profensing e ka Leboea-Bochabela ea Oudalan, Naheng ea Burkina Faso ka Mantaha oa la 26 Hlakola 2024.

Phatlalatso e ntšitsoeng ke Fr. Jean-Pierre Sawandogo ea ikarabellang Tikolohong ea Dori, o bontšitse hore li-

polao tse na ke litlhaselo tse bakiloeng ke bokhukhuni. Ka hona a etsa kopo e khethehileng ho bohle ho rapella bakriste ba timetseng ketsahalang ena e sehloho. A boela a kopa bakriste bao e leng mahlatsipa a liketsahalo tse na ho ba le bonngoe nakong ena e mahlonoko. A tšelisa le ba ntseng ba le tlasa tlhokomelo ea lingaka, 'me a ba kopela pholo ea kapele.

"Maemong a na a bohloko, re le mema hore le rapelle ba bolaetsong tumelo ea bona, ho folisoa ha maqeba a ba opeloang le ho fana ka

matšelisano ho lipelo tse hlomohileng." O boletse joalo a bile a eketsa ka hore e se e ka boiteko ba bona ba pako le thapelo nakong ena e hlohonolafalitsoeng ea Lente, bo ka fumantšha naha ea habo bona ea Burkina Faso khotso le botsitso.

Ke bakriste ba 12 ba timelletseng sebakeng sa ketsahalo, ha ba bararo bona ba ile ba timella sepetlele nakong eo ba fumantšhoang kalafo, ho latela likotsi tsa bona tse mpe. Athe haele ba bang ba babeli bona ba tlas'a tlhokomelo ea lingaka, ka maqeba a mabe.

-CNA-

2023-2024 SELEMO B Sontaha sa 3 sa Karisima

Exoda 20,1-17

Pesalema 18

Ba-Korinthe 1,22-25

Joannes 2,13-25

Khothatso



Morena o buile mantsoe ana

Thuto ea Pele ha e qala feela e re "Morena o buile mantsoe ana" e leng mantsoe a loketseng nako ena ea Karisima haholo. Lithutong tse na tse tharo tsa kajeno re fumana mantsoe a Botrintase bo Halalelang, ho ea Pele ke Molimo Ntate, ea Bobeli ke Moea o Halalelang ebe Evangeling ke Molimo Mora. Bo fane ka tsela eo le lokelang ho itokisetse Nako ea Karisima, 'me ho ba nang le bana e thusa ka karabo ea potso ena "joang" boitokisetsoeng ba Mokete oa Paseka.

Bongata ba lona le tloetse mantsoe a hlang Thutong ea Pele kaha e le Melao e Leshome ea Morena, empa potso ke hore na tloaelo eo e bolela hore le phethahatsa tseo tsohle na? Karisima ke monyetla o motle oa ho ithahloba hore na u etsa Thato ea Molimo ebile u phela bophelo bo halalelang na. Molao oa pele o le ruta hore Morena ke eena ea le ntšitseng bokhobeng, hona ho bolela hore ke ka grasía ea Morena le pholositsoeng ka tumelo ho Kriste Jesu. Ka hona e ka ba masoabi a maholo haeba le ka khetha lintho tsa lefatše ho e-na le ho tšepa Morena. Tumelo ea lona e le tlama ho hlomphe Morena ka ho mo tšepahalla ka mehopollo, lipolelo le liketso.

Molao oa borobong o fana ka lithuto mabapi le litakatso, 'me o bolela hore ha u thuse bophelo ba moea ho lula u e-noa tee le moahisane ha u tlameha hore ebe u batla tse ka holisang moea. Ha se hantle ho lakatsa thepa ea ngoan'eno hobane ha ho le ea mong oa lona ea tla ea leholimong ka mokotlana o tletseng chelete. Tsohle tsa lefatše ha se letho leholimong, ka hona phehellang kholong ea moea e le hore le behe litholoana tsa Moea o Halalelang.

Joalokaha Paulosi a bolela molaetsa oa sefapano ke booatla ho ba timelang, empa ba pholosoang ke ka lebaka la matla a Morena. Molaetsa oa sefapano ke oa lerato la Kriste o ka akaretsoang ho tsoa Melaong e Leshome, 'me oa pele ke hore u rate Morena Molimo oa hao ebe qetellong u rata oa heno joalokaha u ithata. Le ruta Kriste ea thakhisitsoeng ho bahetene ba le botsang hore na haeba ke 'nete Kriste e ne e le Mor'a Molimo hobane'ng a sa romela manyeloi ho mo pholosa? Ha ba utloisisi hore ka lebaka la lerato o ile a nka sebaka sa lona sefapanong.

Evangeling Morena Jesu o fumana batho ba entseng Tempele ntlo ea thekiso 'me o nka phafa ho khanna liphoofole tsohle tse teng moo, o boela a lia litafole tsa ba hirisang chelete. Bohle ba batla a fane ka tlhaloso ea hore na ke ka matla afe a etsang tseo tsohle. Eena o ba araba ka hore ba qhaqhe tempele eo 'me o tla e tsosa kamor'a matsatsi a mararo. Ka ho shebana le tsa lefatše, ba 'motsa hore na a ka etsa tseo tsohle joang, hobane e ahiloe lilemo tse 46. Ba ne ba sa utloisisi hore o bua ka 'Mele oa hae.

Sena se le ruta hore 'mele ea lona ke Tempele ea Morena, ka hona Nakong ena ea Karisima e hloekiseng ka ho tlohela litloaelo tse mpe, libe le tsohle tse khahlanong le Thato ea Morena joaloka Kriste a ile a phahla tsohle. 'Mele ea lona e tla bola nakong ea ho shoa ha lona empa meea eona e tla phela 'me le tla tseba hore na le il'o phela le Kriste letlotlong la hae kapa chee.

Lefu le tla qhaqha litempele tsa lona, empa pele ho tseo tsohle le biletsoa ka grasía ea Morena le Moea o Halalelang ho li halaletsa ka Kriste Jesu. Halalelang joalokaha Ntate a lona ea Maholimong a halalela.

Ha re tsoelapele leetong lena la boithahlobo ha re shebang ka botebo tlhoekiso ea litempele tsa rona, 'me re inahane ka botebo ka tseo Molimo Ntate, Molimo Mora le Molimo o Moea ba li buileng ho rona. Re etseng boitlamo bo tiileng ba ho hloekisa litempele tsa rona lebakeng la letlotlo la Ntate ea maholimong.

Bahalaleli har'a Beke

- 4 Tlhakubele Owen
- 5 Tlhakubele Oliva
- 6 Tlhakubele Colette
- 7 Tlhakubele Felicity
- 8 Tlhakubele John oa Molimo
- 9 Tlhakubele Frances oa Rome

Societas Mariae Maseru MUSIC FESTIVAL

27TH APRIL 09AM
VENUE: TO BE ANNOUNCED

TICKET: M20 VIP: M60

Available from all BANA BA MARIA (BBM) Members

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

+266 63646823 +266 56155394 +266 53172759 +266 63918497



Moeletsi oa Basotho
www.moeletsoabasotho.co.ls

Tšeliso Thakholi

LDF e thatafatsa Mohope

Mojaho oa ho hapa Mohope oa Liki e Kho- lo ea Vodacom o ntse o thatafala kamor'a hore Sehlopha sa LDF se tsoe ka lesoba la nale, ka ho hlohlora sa Lioli mapheo ka thupa e bohloko ea 1-0, seo e sa leng se eteletse pele loko ho tloha ka khoeli ea Pherekhong monongoaha. Papali ena e ne e bapalloa Lebaleng la Ha Ratjose, Maseru ka la 24 Hlakola monongoaha.

Lioli e neng e le maemong a pele kamor'a ho bapala lipapali tse 19, e hlola tse 13, e bapala ka ho lekana ho tse 'ne ea lahlehela ke e le 'ngoe, e se e theohetse boemong ba bobeli ka lintlha-kholo tse 46, ha Matlama eo e ntseng e tseka Mohope oa Liki le Lioli e lutse sa maratsoana maemong a pele kamor'a ho bapala ka seahlolo sa 1-1 le Lifofane. Lioli e behiloe merebele habohloko boemong ba boraro ke bompoli ba ntseng ba loanela ho sireletsa se-

kola e leng Bantu. Boemong ba bone ke LMPS 'me LDF ka ho hlola Lioli e matlafalitse maemo a eona lokong ka ho atamela ho tsona haholo ka ho nyolohela maemong a bohloko.

Papaling ena khalala ea LDF, ebile e le mohlaba-lintlha Tšepo Toloane ke eena ea ileng a hlabela LDF ntlha

ea tlhoho.

Mokoetlisi oa LDF Monghali Motheo Mohapi, ha a bua kamor'a papali o itse o ratile lihlopha tsena ka bobeli ho latela ka moo li neng li bapala bolo ka matla ka teng. "Ke ratile moea o motle oo ho neng ho bapaloa papali ena ka ona. Le liphoso tse bileng teng ka lebaleng ka

mona ke tseo motho o ka reng ke tsa bolong." O boletse joalo a bile a eketsa ka hore e bile papali e it-samaetseng hantle haholo, e se nang lintho tse ngata tseo batho ba bang ba neng ba li nahana.

Potsong ea hore na haele mona ho bonahala hore papali e ntse e fetoha, 'me Lioli

e na le monyetla oa ho hapa liki, na ebe a ka reng? Motho eo o itse eena ke motho ea hlomphang litaelo, o ntse a lutse holima seo e saleng a se fuoa e le thomo ea hore a khutlise seriti sa Lioli. "Na ke khutlisa seriti sa Lioli tsohle li tla latela, hore na ke life ha re eme re shebelle." Ke Mohapi eo.



Lehohla e ntse e le mokoetlisi oa Swallows

Tšeliso Thakholi

Kamor'a hore Mokoetlisi oa Sehlopha sa Bolo ea Maoto sa Swallows, Monghali Shalane Lehohla

a khetheloe ho ba mokoetlisi oa nakoana oa Sehlopha sa Naha sa Basali sa Mehalalito, botsamaisi ba Swallows bo tiisitse hore ha ho moo a eang, e ntse e le mokoetlisi oa Sehlopha sa Swallows, 'me o tla 'ne a

tsoelepele ka mesebetsi ena e le 'meli.

Sena se tla kamor'a hore ba bang ba batšehetsi ba sehlopha ba bontše ngongoreho ea bona ea hore h'a se a tliil'o etsa mesebetsi e 'meli, ebileng e leng boima ha kana, a ka 'na a qetella a sitoa ho phetha thomo

ea hae, eo a filoeng ke botsamaisi ea ho khutlisetsa sehlopha boemong ba lihlopha tse kholo tsa Premier, le ho bona hore o aha sehlopha se tla phela nako e telele. Pelaelo e 'ngoe e ne e le hore a ka 'na a iphuma-na a sekisetsa sehlopha se seng, e se ka maikemisetsa empa e le ka lebaka la mosebetsi o boima oo a o jarisitsoeng. "Ha ho motho ea ka sebeletsang marena a mabeli." Ba rialo.

Ba boetse ba bontša hape hore hajoale sehlopha se boetse se bonahala se sa bapale hantle ho hang, 'me se sa tsoa lahlehela ke lipapali tse peli tsa bohlokoa ka tatellano, e leng moo se ileng sa hloloa ke Qoaling Highlanders ka 1-0 le ho shapuo ke Majantja 4-2. "Na ebe h'a se a sebetsa mesebetsi e 'meli, ha se moo sehlopha se tlang ho tsubella ho ea tlaase le ho feta?" Ho botsa batšehetsi.

Puisanong le Raliphatlalato oa Sehlopha sa Swallows, Monghali Rethabile Ramokotjo ka la 27 Hlakola monongoaha,

o boletse hore ho khethoa ha mokoetlisi oa bona, ho ea koetlisa ha nakoana Sehlopha sa Mehalalito ke tlotla e kholo ho bona le ho sehlopha, kaha ke hona moo a il'o boela a eketsa litsebo tse ncha, tse tlang ho matlafatsa sehlopha. A tiisa hore sena se tliil'o thusa haholo ho holisa sehlopha. A re mokoetlisi ha ho na moo a tlang ho sekisetsa sehlopha, 'me o tla 'ne a tsoelepele ho etsa mosebetsi oa hae ka tsela eo a tloaetseng, 'me ha ho na ho ba le phethoho ea letho. A tiisa 'nete ea hore hajoale sehlopha se ntse se sa sebetse hantle, empa a bontša hore ke nakong ena e thata eo batšehetsi ba lokelang ho tsoarana ka matsoho le mokoetlisi 'moho le sehlopha, e le hore se tle se tsebe ho fihlela katleho. Sehlopha sa Swallows se theohetse maemong a bone kamor'a ho hloloa ke Majantja ka 4-2, 'me se bapetse lipapali tse 14, sa hlola tse tšeletseng sa lahlehela ke tse hlano se na le lintlha-kholo tse 21.



Raliphatlalato oa Sehlopha sa Swallows, Monghali Rethabile Ramokotjo

Mehalalitoe lipapaling tsa setsoalle

Tšelisothakholi

Sehlopha sa Naha sa Bolo ea Maoto ea Basali sa Mehalalitoe, se neng se arotsoe ka mekhahlelo e 'meli e leng Mehalalitoe Team B le Mehalalitoe, se ile sa tsoelapele ka katleho e kholo Lipapaling tsa Machaba tsa setsoalle le lihlopha tsa Naha ea Eswatini, Lebaleng

la Bambatha, Maseru, ka la 24 ho isa la 25 Hlakola monongoa.

Puisanong le Ofisiri ea Liphatlalatsa ea LeFA, Monghali Mikia Kalati o boletse hore morero o moholo oa lipapali tsena ke ho sebelisa Festere ea FIFA (FIFA Window) ho qalella ho lokisa libapali tsa Sehlopha sa Naha sa Mehalalitoe, bakeng sa lipapali tsa sona tsa machaba. Ka holimo



ho tsohle, a re lipapali tsena li ne boetse li hlophiselitsoe ho mema Basotho ho tla ba 'moho le sehlopha ho tla hopola le ho isa hlomphe ea ho qetela ho Mokoetlisi oa Sehlopha sa Mehalalitoe, Monghali Pule Khojane ea ileng a time-

la kamor'a bokulo ba nako e khutšoanyane kamor'a khoeli sehlopha sa hae se khutletse boikoetlisong.

A re lipapali tsena li sibollotse libapali tse ngata haholo tsa bolo ea basali, kaha ho ne ho e-na le Mehalalitsoe Team B e bopiloeng ka lihlopha tsa Liki ea Basali ea Women Super League, 'me sena se tliilo thusa ho matlafatsa sehlopha. A re monyetla ona ke oa bohlokoa haholo hore libapali li tloaele ho bapala lipapali tsa machaba tsa setsoalle khafetsa, e le hore ha sehlopha se sehlo se bapala litholisano tsa machaba ho be bonolo ho bakoetlisi ho etsa khetho.

A re leha ba itokisa ho se na litholisano tse itseng, papaling ea bona ea pele Mehalalitsoe Team B e ile ea pitikisa lehe le Sehlopha sa Ngingzini sa Es-

watini, ha letsatsing le hlahlamang Mehalalitoe ebile matla empa ea hloloa ke Young Buffaloes ka 2-0.

Ho sa le joalo, Kalati o bile a tiisa hore Mokoetlisi oa Sehlopha sa Bolo ea Maoto sa Swallows, Shalane Lehohla o khethiloe e le motlatsi oa nakoana oa Sehlopha sa Mehalalitoe ho koala sekheo sa mokoetlisi ea sa tsoa timela, 'me motlatsi oa hae ke Monghali Tjamela Tjamela. A re Lefapha la Bokoetlisi lona le e eme tjena; Mohaila Letseka, Maile Mokoena ho tsoa sehlopheng sa Lijabatho Ladies, mokoetlisi oa lithibathibane ke Maswatsi Masopha le Thakane Senatsi ho tsoa ho Kick4Life ea tlahehang e le e mong oa bakoetlisi ba banyenyane haholo kahare ho Liki ea Basali ea monongoa.

Ba Rugby ba nkhisetsana mahafi

Tšelisothakholi

Boiphihlelo le lineo tsa papali ea Rugby li ile tsa hlahella, nakong eo lihlopha tse fapakaneng tsa papali ea Rugby tsa banna le basali li neng li nkhisetsana mahafi, mokhahlelong oa pele oa lipapali tsa liki tse bulang selemo se secha sa lipapali. Lipapali tsena li bile Motebong oa Sesole, Makoanyane ka la 24 Hlakola 2024.

Ha li qala li thakhoha sehlopha se tummeng haholo ka papali ea sona e tsoileng matsoho sa banna sa Liqhomane, se ile sa rabella ntle ho qenehelo NUL Spears ka phafa ea 44-5, Academy Rugby Club ea teteka Mabita Gorillas ka 70-0. Haele ka ho basali Liqhomane e ile ea etsa limaka ka ho halala NUL Spears ka ho e shapa 26-0.

Ho ea ka moetapele oa sehlopha sa NUL Spears, Keketso Letawana ba hlokometse hore papali ea rugby e sa ntse e le ncha haholo bakeng sa basali, 'me ha e-s'o tloaelehe haholo. Ka hona, a re hoa lokeleha hore ho tsuoe ka

likanta tsohle tsa naha, ho jala molaetsa ka papali ena e nkoang e le kotsi empa ho se joalo. A re kaha boholo ba libapali tsa bona e sa le batho ba bacha, seo ba se shebileng haholo ke ho thusa libapali hore ba tsebe ho matha ka bolo hantle, ho neheletsana ka eona le ho tseba hore na o neheletsa motho oa habo bolo a le ho kae.

A tiisa hore leha ba ntse ba holisa papali ea rugby ea basali, ba boetse ba lokisa sebakali hore se be le boitšepo, ba tsebe le melao kaha e le mengata haholo molemong oa ho sireletsa bophelo ba libapali. "Ha selemo sena se fela ba bacha ba fihla ba tla tseba ho amohelela papali ka pele kaha ho tla be ho e-na le ba seng ba e-na le leseli." A rialo.

Letawana a hlalosa hore ba eme ka thata ho aha papali ea basali ea rugby kahare ho NUL, le hoja qholotso e kholo e le hore selemo le selemo ba amohela libapali tse ncha sehlopheng ka lebaka la hobane ba khale ha ba qeta ho phethela lithuto tsa bona ba le mahae, ebe selemong se hlahlamang ba qala sehlopha se seng secha hape.

A supa hore ba lokela ho tšorarana ka matsoho le lihlopha

tse ling, ho bona hore papali ea basali ea rugby ea hola selemong sena kaha liki e se e qalile. "Lihlopha tse ling ha li na lihlopha tsa basali, 'me seo se lia moea lihlopha tsa basali kaha liki ea bona e fela kapele haholo. Le hore sena ha se ba tlišetse kholo e ntle ea papali." A thetha ka ho ipiletsa ho banana le basali hore ba ke ba leke ntho e ncha, e leng ho bapala papali ea rugby ea basali kaha e le monate, 'me e bile e ntse e tšoana le lipapali tsena tse ling.

O ile a babatsa le ho leboha kampani ea mehala ea

Econet-Lesotho kaha e le eona e tsoileng tjaro ho tšehetsa lipapali tsa rugby. A hlokomeli-

sa tse ling ho nka mohlala oo o motle oa ho holisa papali ea rugby kahare ho naha.

